


**Grade 3**



**TERM 1**



**HL SEP**



**WORKSHEET**

**PACK**








**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši	
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	
		botswerere		sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše _____.</b> 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le _____.</b>
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela _____.</b> 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go _____.</b>
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.</p> </div> </div>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>2. Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>3. Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>4. Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____.
		2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____.			
		2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1332">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e         </p> <p data-bbox="438 1332 1514 1590">           sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--





### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa			sebapadišwa

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše _____.</b> 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le _____.</b>
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela _____.</b> 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go _____.</b>
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . <u>Leeba</u> le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>	šwaba	šwabile	sebapadišwa	
				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong	šireletšago		
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____.
		2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____.			
		2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>                     Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.                 </p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--





### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatele. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatele. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatele. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>2. Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>3. Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>4. Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>		<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . <u>Leeba</u> le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____.
		2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____.			
		2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši	
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	
		botswerere		sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nwega	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi	

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

### LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

### LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>		Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			







## LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile	
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši		
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi		
	<b>BALA</b>					<p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le</p>	
		bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.					





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	





	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2




	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela	
		bonwa	nwela	maatlakgogedi	
	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.			
	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago.          Ngwala lefoko ka: kwata          Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe</p>
---	---------------	---

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.</p> </div> </div>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetši bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____.
		2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____.
		2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____.
		2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____.			
		2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		




### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa			sebapadišwa

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>		<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
--	--------------------------	---------	-------	---------	----------

	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši	
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	
		botswerere		sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____.
		2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____.
		2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	





	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2




	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela	
		bonwa	nwela	maatlakgogedi	
	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.			
	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<p>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</p> <p>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</p> <p>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</p> <p>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</p>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu
		kgobokanong	khwekhweila	khuru

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.


## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . <u>Leeba</u> le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>		Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.		
šwaba	šwabile			sebakadišwa	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____.
		2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____.
		2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? <b>Di be di dula</b> _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? <b>Mmala wa lewatle ke wo mo</b> _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? <b>Ba be ba ikwa ba</b> _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ <b>O ile a phološa hlapi ye nnyane.</b></li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . <u>Leeba</u> le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>		<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
--	--------------------------	---------	-------	---------	----------

	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1513 1590">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leebea	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leebea</u> le fofa kua lefaufaung ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leebea</u> se bohla. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	------------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	





	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2




	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela	
		bonwa	nwela	maatlakgogedi	
	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.			
	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lese a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____.
		2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____.
		2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatleng la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>		Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana
		ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.	





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa			sebapadišwa

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.
---	---------------	--


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
--	--------------------------	---------	-------------	--------




	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu	
		kgethegileg		sebakadišwa	

	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.
---	---------------	--





### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa
---	---------------	---







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____. 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____. 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> lebopong. <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u> . <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u> . Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u> . <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u> . <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u> . Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u> . <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>lephodisa</u> . <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> . <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u> ? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>				Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .		





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____.
		2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--







### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila	
	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____.
		2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše</b> _____.
		2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le</b> _____.


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela</b> _____.
		2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go</b> _____.


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--



### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago.          Ngwala lefoko ka: kwata          Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe</p>
---	---------------	---

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.</p> </div> </div>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 3**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	thaba	thaka	thotha	thupa	
		mooka	phoofolo	phooko	mookola	
	<b>BALA</b>	Phoofolo ya <u>thaba</u> e be e bolokegile ka fase ga <u>mooka</u> . Mphenyašilo o be a lebeletše lefaufau le le talalerata ge a bona tau. O be a bona tau ya go <u>thapa</u> . O ile a dula ka fase ga <u>mooka</u> gore a se tšwe <u>mookola</u> . O bone <u>thaka</u> ya gagwe e <u>thota</u> ka fase ga <u>thaba</u> . <u>Thaka</u> ya gagwe e be e nyaka lefelo leo le šireletšago letšatši. O tšwa <u>mookola</u> gantši ge go fiša.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	<b>BALA</b>	Mošemane wa go seleka o swere <u>thupa</u> ya go <u>thapa</u> . O bona mphenyašilo a swere <u>thipa</u> . O nyaka go namela <u>thaba</u> . Mphenyašilo o nyaka go buiwa <u>phooko</u> . <u>Diphoofolo</u> ke dibopiwa tša go nyaka go dula di bolokegile. Seo se šireletšago <u>diphoofolo</u> ke maatla a tšona.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
	<b>BALA</b>	<u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le <u>beela</u> <u>lee</u> ka sethokgwaneng. <u>Leeba</u> ke lona le šireletšago <u>lee</u> . <u>Leeba</u> le alamela ka mehla. Ke bona <u>leeba</u> le fofa kua lefaufang ka ge <u>lee</u> le bolokegile. <u>Leeba</u> le tau ke diruiwa tša go rata <u>meetse</u> . Mphenyašilo o emela diruiwa nokeng gore a di tjeele dijo. Sebopiwa seo se šireletšago <u>leeba</u> se bohlae. <u>Leeba</u> le fofa ka fase ga maru a ma talalerata.				

	<b>NGWALA</b>	1. Leeba le beela eng? <b>Leeba le beela</b> _____. 2. Ke mang yo a šireletšago lee? <b>Ke</b> _____.
---	---------------	--







## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: meetse Ngwala <b>potšišo</b> ka: talalerata

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	ngapa	ngaka	nganga	bjang
		lenong		šireletšago	
	<b>BALA</b>	<p><u>Lenong</u> ke phoofolo ya go dula godimo ga thaba. <u>Lenong</u> le nale manala a magolo a go <u>ngapa</u>. Le ile la <u>ngapa</u> tau e theoga <u>seolong</u>. Na o a tseba gore le <u>nganga</u> mahlo bjang pele le <u>ngapa</u> motho? Ge o le bona o swanetše go dula o bolokegile. Mphenyašilo o ile a <u>ngapa</u> ke <u>lenong</u> ka gore o rata go <u>nganga</u>. <u>Ngaka</u> mo file sehlare se se talalerata. O rile ke sona se šireletšago sebopiwa sa go <u>ngapiwa</u>.</p>			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenong le dula kae? <b>Lenong le dula</b> _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? <b>Lenong le nale manala a</b> _____.			

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala <b>lefoko</b> ka: nganga Ngwala <b>potšišo</b> ka: sebopiwa







## LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	talalerata	bolokegile	šireletšago	mphenyašilo	sebopiwa
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>			<p>Lapana la dihlapimetlae le be le dula mo maswikeng a dikorale ka lewatlang la go iša fase le letalalerata. Ba be ba na le bagwera ba bantši mo setšhabaneng sa bona sa korale. Ka mehla ba be ba ikwa ba bolokegile. Ba be ba ipshina ka go rutha ka gare ga <u>meetse</u>. Ba be ba bona <u>leeba le</u> etla go nwa <u>meetse</u> ka mehla. Ba ile ba kwa lešata. Ge ba eya go bona baile ba hwetša sebatahlapi se <u>ngapa</u> hlapi e nnyane. Wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yeo.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana - I.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dihlapimetlae di be di dula kae? Di be di dula _____.</li> <li>Na mmala wa lewatle ke wo mo bjang? Mmala wa lewatle ke wo mo _____.</li> <li>Ba be ba ikwa bjang ka mehla? Ba be ba ikwa ba _____.</li> <li>Ke mang yo a ilego a phološa hlapi ye nnyane? _____ O ile a phološa hlapi ye nnyane.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša dipošo. 1. lapana la dihlapimetlae le be le dula maswikaneng 2. ba be ba dula ba bolokegile 3. wendy wa leruarua o ile a phološa hlapi yennngwe






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 4**




**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	meetse	leeba	lee	beela	
		ngapa	ngaka	nganga	bjang	
	<b>BALA</b>	Leeba le <u>beela</u> lee. Leeba <u>Leeba</u> le <u>beela</u> lee lebopong. Leeba le <u>beela</u> lee godimo ga mohlaba. Ke bona letlapakgerere. Ke bona letlapakgerere lebopong la lewatle. Ke bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngwana wa ngaka o bona letlapakgerere. Ngaka e a nganga. E nganga bjang?				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo, Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba. Ngwana wa <u>ngaka</u> o aga sebo sa mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>leeba</u> . O bona <u>leeba</u> le <u>ngapa</u> ngwana. O bona <u>leeba</u> godimo ga mohlaba. O rata <u>leeba</u> . O nyaka <u>leeba</u> . Leeba le godimo ga mohlaba.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: thaba Ngwala <u>potšišo</u> ka: mphenyašilo				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	kgabisitšwego	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phumula		
		lephene	phepheng	phepheng phepeng		
	<b>BALA</b>	Ke bona <u>phepheng</u> . Ke bona <u>phepheng</u> le letlapakgerere. Ngaka e tšhaba <u>phepheng</u> . Ngaka e tšhaba letlapakgerere. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba. Ngaka e bona letlapakgerere ka fase ga mohlaba lebopong la lewatle. O bona <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> . O tšhaba <u>lephene</u> le letlapakgerere.				

	<b>NGWALA</b>	1. Bona phepheng le eng? bona phepheng le _____. 2. Ngaka e tšhaba eng? Ngaka e tšhaba _____.
---	---------------	--







### LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: lephene Ngwala potšišo ka: letlapakgerere

### LABORARO MOŠONGWANA 1


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	nyanya	lebopong	mohlaba
	<b>BITŠA</b>	nyaka	nyala	lenyalo	monyadi
		monyanya	letlapakgerere	kgabisitšwego	
	<b>BALA</b>	Go nale <u>lenyalo</u> . Go nale <u>lenyalo</u> lebopong. <u>Monyadi</u> o nyaka <u>lenyalo</u> lebopong la lewatle. O bona ngwana a aga sebo. O bona ngwana a aga sebo sa lewatle. O bona letlapakgerere. O bona letlapakgerere lebopong la lewatle. O rata ka mokgwa wo go kgabisitšwego. O rata ka mokgwa wo <u>lenyalo</u> la gagwe le kgabisitšwego. O <u>nyaka</u> <u>lenyalo</u> le lebotse.			
	<b>NGWALA</b>	1. Lenyalo le kae? Lenyalo le _____. 2. Monyadi o nyaka lenyalo kae? Monyadi o nyaka lenyalo _____.			

### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Lenyalo Ngwala potšišo ka: Lebopong





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sebo	letlapakgerere	nyaka	lebopong	mohlaba
---	--------------------------	------	----------------	-------	----------	---------





	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	phepheng	phumula
		kgabisitšwego	nyala	lenyalo	monyadi

	<b>BALA</b>			<p>Go tloga mola mmagwe Mbuso a mmotšago ka go etela lebopong nakong ya maikhutšo a selemo, se a bego a nagana ka ga sona ke go aga dibo tša mohlaba. Mbuso o be a nagana</p>
		<p>ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabisitšwego. Mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tša go dikologa ke meepela, yona e tletše ka meetse a lewatle. Letšatši le latelago, Mbuso le mmagwe ba ile ba tsoga mesong go ya boemathekisi. Ba sepetše diiri tše dintši, go fihlela Mbuso a bona lewatle kua kgole! O ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse.</p>		





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mbuso o be a nagana ka eng? Mbuso o be a nagana _____.</li> <li>Mbuso le mmagwe ba nametše eng? Mbuso le mmagwe ba nametše _____.</li> <li>Ba sepetše diiri tše kae? Ba sepetše diiri tše _____.</li> <li>Ba bone eng Lebopong? Ba bona _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. mbuso o be a nagana ka go aga dibo tša mohlaba tše di kgabišitšwego 2. ile a bona <u>lenyalo</u> la <u>monyadi</u> le lebotse 3. mbuso o nagana ka eng






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 5**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	phoka	phula	lephodisa	phepeng phepeng	
		nyala	lenyalo	monyadi	bjang	
	<b>BALA</b>	<p>Go nale <u>lenyalo</u>. <u>Lenyalo</u> le kae? <u>Lenyalo</u> le lepatlelong. Ke <u>lenyalo</u> la mang? Ke <u>lenyalo</u> la <u>lephodisa</u>. <u>Monyadi</u> o apere diaparo tša <u>lenyalo</u>. Go nale <u>phoka</u> kantle. <u>Phoka</u> o kolobiša diaparo tša <u>lenyalo</u>. <u>Monyadi</u> o gata <u>phepeng</u> ka <u>phoso</u>. <u>Monyadi</u> o a fofa. Batho ba <u>phula</u> sesego. Ba sega <u>monyadi</u>. Ba sega <u>monyadi</u> ge a gatile <u>phepeng</u>. <u>Monyadi</u> o tshwenyegile. O tshwenyegile ka gore go nale <u>diphepeng</u> lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke bona <u>lephodisa</u>. <u>Lephodisa</u> le dira eng? <u>Lephodisa</u> le a itšhudulla. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u>. <u>Lephodisa</u> le itšhudulla bjang ka gare ga <u>phoka</u>? Le rata go itšhudulla ka gare ga <u>phoka</u> ka gore ga le nyake go thunthetša ke marole. Le <u>lephodisa</u> la go ba le boikokobetšo. Le dula le tshwenyegile ka batho. Le šoma le batho gabotse. Lehono <u>lephodisa</u> le nyaka go nyala. Le nyaka go nyala lebopong. Ga le nyake go nyala lepatlelong.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: phoka Ngwala <u>potšišo</u> ka: itšhudulla</p>				





**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	mmala	mmušo	mmoledi	mmutedi
		bomma mmila		mmila	boikokobetšo





	<b>BALA</b>	<u>Bomma</u> ba a itšhudulla. <u>Bomma</u> ba itšhudulla kae? Ba itšhudulla lepatlelong. <u>Bomma</u> ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga. Ba sepela ka <u>mmila</u> wa go theoga ka gore ga ba nyake go re thuntšhetša ka lerole. <u>Bomma</u> ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> , Ba feta diofisi tša <u>mmušo</u> ge ba e ya lepatlelong. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> . Ba tshwenyegile ka <u>mmoledi</u> ka gore ga a na <u>mmutedi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> . <u>Bomma</u> ba bolela le <u>mmoledi</u> ka boikokobetšo. <u>Bomma</u> ba apara mma we mo talalerata ge bae ya lepatlelong.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. <u>Bomma</u> ba dira eng? <b>Bomma</b> ba a _____. 2. <u>Bomma</u> ba tshwenyegile ka eng? <b>Bomma</b> ba tshwenyegile ka _____.
---	---------------	---

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: mmila Ngwala potšišo ka: thuntšhetša

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	thunthetša	lepatlelong	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	nna	monna	nnela	nnete
		nnoši	nnako	boikokobetšo	
	<b>BALA</b>	<u>Monna</u> o tshwenyegile. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka gore ga a kgone go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o nyaka go itšhudulla lepatlelong. <u>Monna</u> o bone tau e theogela lepatlelong. <u>Monna</u> o bitša lephodisa. <u>Monna</u> o bitša lephodisa gore le tle le bone tau lepatlelong. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa. <u>Monna</u> o tshwenyegile ka lephodisa ka gore le sepela le <u>nnoši</u> go ya lepatlelong. <u>Monna</u> o sepela lenna. <u>Monna</u> o sepela lenna ka <u>nnete</u> gore re thuše lephodisa. Re thuše lephodisa ge le re thuntšhetša tau.			
	<b>NGWALA</b>	1. Go reng monna a tshwenyegile? <b>Mma</b> o tshwenyegile ka gore _____. 2. Monna o bone eng? <b>Monna</b> o bone _____.			




## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: Boikokobetšo Ngwala potšišo ka: nnoši

## LABONE MOŠONGWANA 1







	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	itšhudulla	mmala	nna	boikokobetšo	tshwenyegile
	<b>BITŠA</b>	lepatlelong	nnela	monna	nnoši	
		thunthetša	mmušo	mmoledi	mmutedi	

	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o be a rata go kitima. O be a itšhidulla letšatši le lengwe le lengwe. Zodwa o be a sa rate go kitima godimo ga maswika ao a bego a sega maoto a gagwe. O be a sa rate ka moo bana ba bangwe ba bego ba sega ka gobane a be a sa apare dieta. Ka Mokibelo o mongwe Zodwa o ile a ya lepatlelong la tša mabelo. Go be go tlo ba le phadišano e kgolo gomme o be a nyaka go itšhidulla. Mohumagadi o <u>mmone</u> a <u>nnoši</u> a sena dieta. Mohumagadi o ile a mo kgopela gore a tle le bommage lebenkeleng go tla go kgetha dieta.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zodwa o be a rata eng? Zodwa o be a rata go _____.</li><li>2. Ke ka lebaka la eng bana ba bangwe ba sega Zodwa? Bana ba babgwe ba sega Zodwa ka gore _____.</li><li>3. Zodwa o ile lepatlelong la mabelo ka labokae? Zodwa o ile lepatlelong la tša mabelo ka _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. zodwa o rata go kitima</li><li>2. ka mokibelo o mongwe zodwa o ile lepatlelong</li><li>3. mohumagado o mmone a sena dieta</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 6**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	nna	moswananoši	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	bomma	mmoledi	mmutedi	mmila	
		maatlakgogedi		nnoši	monna	nnela
	<b>BALA</b>	<p><u>Bomma</u> ba nale botswerere. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha. <u>Bomma</u> ba nale botswerere bja go kgopha ka <u>mmutedi</u>. <u>Mmoledi</u> o hlwa a bolela ka <u>bomma</u> ge a theoga ka <u>mmila</u> wa go ya ka nokeng. Re bona <u>monna</u>. Re bona <u>monna</u> sefaleng. <u>Monna</u> o bina ka botswerere sefaleng. <u>Bomma</u> ba rata <u>monna</u> wa go bina ka botswerere sefaleng. <u>Mmoledi</u> le nna re a bina. <u>Mmino</u> wa rena ga o na maatlakgogedi. <u>Mmino</u> wa rena ke wa moswananoši. <u>Mmoledi</u> o bolela ka <u>mmino</u> wa rena.</p>				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	<p><u>Nna</u> ke nale mogwera. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina. <u>Nna</u> ke nale mogwera wa go bina ka botswerere. Mogwera wa ka o rata go bina a nnoši. Mogwera wa ka o bina ka botswerere a <u>nnoši</u>. <u>Mmino</u> wa mogwera waka o nale maatlakgogedi. O duma go bina sefaleng. O nagana gore a ka thopa seala ge a bina a <u>nnoši</u>. <u>Monna</u> o bona mogwera waka a bina. <u>Monna</u> o bona mogwera wa ka a bina sefaleng. <u>Mmoledi</u> le monna ba bogela mogwera wa ka a bina a nnoši sefaleng.</p>				
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <b>lefoko</b> ka: mmoledi Ngwala <b>potšišo</b> ka: maatlakgogedi</p>				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	maatlakgogedi	moswananoši		
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi		maano	
		botswerere			sefaleng	

	<b>BALA</b>	<u>Baagi</u> ba aga. <u>Baagi</u> ba aga ntlo. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba aga ntlo ya moswananoši. <u>Baagi</u> ba nale maano. <u>Baagi</u> ba nale maano a moswananoši a go aga ntlo ya maatlakgogedi. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga. <u>Baagi</u> ba rarolla mathata ao ba kopanago le wona ge ba aga ntlo ka botswerere. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> . <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga. <u>Baagi</u> ga ba bolele <u>maaka</u> ge ba aga ntlo ya <u>maatlakgogedi</u> .
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Baagi ba dira eng? <b>Baagi ba a</b> _____. 2. Baagi baa ga ntlo bjang? <b>Baagi baa ga ntlo</b> _____.
---	---------------	---


## LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: maaka Ngwala potšišo ka: rarolla
---	---------------	---

## LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	moswananoši	sefaleng
---	--------------------------	---------	------------	-------------	----------




	<b>BITŠA</b>	enwa	nweša	nwelela
		bonwa	nwela	maatlakgogedi

	<b>BALA</b>	Phoofolo e bonwa nokeng. Phoofolo e bonwa nokeng e <u>enwa</u> meetse. Ke phoofolo ya mohuta mang yeo e <u>bonwago</u> nokeng? Ke phoofolo ya mokgopha wa maatlakgogedi. Ke phoofolo ya go kitima ka botswerere. Ke phoofolo ya moswananoši. Ke phoofolo mang ya go <u>re nwela</u> meetse. Bana ba bona phoofolo gabotse ge e namela selo. Ke nkwe. Ke nkwe ya mabala ao a ikadilego ka botswerere mokgopheng wa yona. Ke nkwe segatakaboya.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Phoofolo e bonwa kae? <b>Phoofolo e bonwa</b> _____. 2. Ke phoofolo ya mokgopha wo mo bjang? <b>Ke phoofolo ya mokgopha</b> _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: nweša Ngwala potšišo ka: moswananoši
---	---------------	---





### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	rarolla	botswerere	baagi	enwa	sefaleng
	<b>BITŠA</b>	maaka	baagi	maano	maatlakgogedi	
 <b>BALA</b>			Ye ke kanegelo ya Musa Motha, sebini sa bokgoni ba go makatša mo Afrika Borwa. Ge Musa e sa le yo monnyane, ga se a nagana gore a ka ba sebini. Eupša letšatši le lengwe, ge Musa a na le mengwaga e 9, motho yo mongwe o ile a raga khuru ya gagwe papading ya kgwele ya maoto Go tšere dikgwedi tše seelago go se yo a kgonago go rarolla bothata ba khuru ya Musa. Go fihlela dingaka tša go se bolele <u>maaka</u> di mmošša gore o nale kankere. Dingaka di tšile ka maano a gore a ripe leoto gore kankere e se keke. O ile a thoma go ithuta go bina ka botswerere. O be a bina mmino wa <u>maatlakgogedi</u> .			





### LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kanegelo e bolela ka mang? E bolela ka _____.</li> <li>Musa o be a nale bokgoni bja eng? Musa o be a nale bokgoni bja _____.</li> <li>Motho yo mongwe o mo dirile eng ge a nale mengwaga e 9? Motho yo mongwe o _____.</li> <li>Dingaka di re o nale bolwetši bofe? Dingaka dire o nale bolwetji bja _____.</li> </ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.





## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. musa motha ke sebini sa bokgoni bja go makatša. 2. ngaka e rile o nale kankere 3. bina mmimo wa maatlakgogedi






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 7**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**



	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	enwa	gokarela	sebapadišwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	baagi	maaka	maano	šulafalelwa
		kgethegileg	nweša	nweša	nwelela
	<b>BALA</b>	<p><u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba a aga. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba aga kereke. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše. <u>Baagi</u> bao ba kgethegilego ba sentše moago. Ba šulafaletšwe. Ba šulafaletšwe ka gore ba sentše moago. Ga ba na <u>maano</u>. Ba loga <u>maano</u> a go lokiša moo ba sentšego. Ba hloka meetse. <u>Baagi</u> ba ya nokeng. Ba bona monna a nyaka go <u>nwelela</u>. Ba a mo phološa. Monna o ba fa maano a go lokiša moago. <u>Baagi</u> ba mo gokarela ka lethabo.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.</p>			

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**





	<b>BALA</b>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>			
	<b>BALA</b>	<p>Mma o swere sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa. Mma o fa bana sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego. Bana ba bapala ka sebapadišwa seo se kgethegilego ba <u>enwa</u> meetse. Joo! Bana ba sentše sebapadišwa. Bana ba sentše sebapadišwa ka meetse. Bana ba a šulafalelwa ka gore ba sentše sebapadišwa seo se kgethegilego.</p>			
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala <u>lefoko</u> ka: enwa Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgethegilego</p>			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	gokarela	sentše	
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu
		šulafalelwa		sebapadišwa	

	<b>BALA</b>	Bana ba swere <u>peu</u> . Bana ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba nagana gore <u>peu</u> ke sebakadišwa. Bana ba namela koloi. Bana rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ka gore ba rata <u>mareu</u> . Bana ba namela koloi ba swere <u>peu</u> yeo e kgethegilego. Bana ba tšhela peu ka <u>mageu</u> . Ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo ka <u>mageu</u> . Bana ba thoma go šulafalelwa ge ba lemoga gore ba sentše <u>peu</u> yeo e kgethegilego ka <u>mageu</u> .
	<b>NGWALA</b>	1. Bana ba swere eng? Bana ba swere _____. 2. Bana ba namela eng? Bana ba namela _____.

## LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: peu Ngwala potšišo ka: gokarela

## LABORARO MOŠONGWANA 1





	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	gokarel	šulafalelwa	sentše
	<b>BITŠA</b>	šwaba	šwabile	šweu
		kgethegileg		sebakadišwa
	<b>BALA</b>	Ke seaparo. Ke seaparo samma. Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> . Ke seaparo sa mma se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o rata seaparo sa gagwe. Mma o rata seaparo sa gagwe se se <u>šweu</u> seo se kgethegilego. Mma o re fa dienywa. Mma o re fa dienywa tša go <u>šwaba</u> . Dienywa di bose kudu ge di <u>šwabile</u> . Dienywa ge di <u>šwabile</u> ga di nyake o di ja kudu. Ge o ka di ja kudu o tla šulafalelwa.		
	<b>NGWALA</b>	1. Ke seaparo sa mang? Ke seaparo sa _____. 2. Mma o re fa dienywa tše di bjang? Mma o re fa dienywa _____.		

## LABORARO MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: mareu Ngwala potšišo ka: šulafalelwa







# LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	kgethegilego	šulafalelwa	šweu	sentše
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	gokarela
	<b>BALA</b>				<p>Mpopi wa thedi bere e be e le sebakadišwa se se kgethegilego kudu sa Marie. Go tloga ge e sa le lesea a robala le thedi bere ya gagwe e kgethegilego. Letšatši le le latelago ge Marie a le sekolong, Josh a humana sekero ka moraleng. Josh a tšea sekero sela gomme a kota meriri ka moka mo hlogong ya thedi. Josh o ile a emela Marie go boa gae a etšwa sekolong. O be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se! Marie o ile a šulafalelwa ke a bona thedi a kotilwe. O ile a nwa <u>mageu</u> gomme a botša mma ka thedi.</p>





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebapadišwa seo se kgethegilego sa Marie ke eng? <b>Sebapišwa seo se kgethegilego sa Marie ke</b> _____.</li><li>2. Na Marie o be a dira eng le thedi go tloga e sale lesea? <b>Marie o be a</b> _____.</li><li>3. Josh o ile a humana sekere kae? <b>Josh o ile a humana sekero ka</b> _____.</li><li>4. Josh o ile a dirang ka sekero? <b>Josh o ile a</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. mpopi wa thedi bere e be e le sebapadišwa se se kgethegilego kudu sa marie.</li><li>2. josh a humana sekero ka moraleng</li><li>3. be a fela pelo go mmona ge a bona semaka se</li></ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 8**



**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	šweu	kgobokanong	befetšwe	khwekhweila	tenega
	<b>BITŠA</b>	peu	dipeu	mareu	mageu	
		šwaba	šwabile	šweu	sephetho	
	<b>BALA</b>	Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore bana ga ba bjale dipeu. Monna o tšea sephetho sa go bjala dipeu. O di bjala gabotse. Monna o nwa mageu ge a fetša go bjala dipeu. Mageu a bose kudu ge o ekwa mareu. Re rile go tloga kgobokanong maabane ra namela koloi. Re kwele mareu. Re ile ra reka mageu gore re kwe mareu re enwa mageu. Mageu ke a ma šweu a ma bose.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	Lephodisa le a tenega. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa. Lephodisa le a tenega ge batho ba utswa dipeu. Lephodisa le tenega kudu ge ba utswa dipeu tšeo di khethegilego. Lephodisa le tšea sephetho sa go swara mahodu a dipeu. O hwetša ba enwa mageu. Lephodisa ga le rate mageu. Le a tenega ge batho ba enwa mageu. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba. Lephodisa le rata dienywa tša go šwaba ka gore di bose kudu.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: sephetho Ngwala potšišo ka: šweu				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	tenega		
	<b>BITŠA</b>	khuta	khupa	mokhukhu	khuru	
		kgobokanong		khwekhweila		

	<b>BALA</b>	Monna o wele. Monna o wele a gobala. Monna o wele a gobala <u>khuru</u> . Monna o wele a gobala <u>khuru</u> kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Monna o befetšwe. Monna o befetšwe ka gore o wele. Monna o befetšwe ka gore o wele kgauswi le <u>mokhukhu</u> . Bana ba a khwekhweila ka gore monna o wele. Monna o befetšwe kudu. O tšea sephetho sa go kitimiša bana. Bana ba kitima ka lebelo. Bana ba kitima ka lebelo gore ba kgone go <u>khuta</u> .
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Monna o hlagetšwe ke eng? Monna o _____. 2. Monna o ikwa bjang? Monna o _____.
---	---------------	--

### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: befetšwe
--	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1







	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	sephetho	befetšwe	khwekhweila
---	--------------------------	----------	----------	-------------

	<b>BITŠA</b>	diila	tiiša	bodiidi	tenega
		kgobokanong			





	<b>BALA</b>	Batho ba a <u>diila</u> . Batho ba a diila ka gore ga ba šome. Batho ba befetšwe. Batho ba befetšwe ka gore ba a <u>diila</u> . <u>Bodiidi</u> ga bo bose. <u>Bodiidi</u> bo dira gore o no tenega ka pela. O swanetše go tiiša sekolong. O swanetše go <u>tiiša</u> sekolong gore o seke wa ba <u>modiidi</u> . Morutiši o be a bolela ka <u>bodiidi</u> kgobokanong ya sekolo. Ke tšere sephetho sa gore ga ke nyake go ba modiidi.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka lebaka la eng batho e le badiidi? Batho ke badiidi ka gore _____. 2. Lenong le nale manala a makaakang? Bodiidi bo dira gore o ikwe bjang _____.
---	---------------	--

## LABORARO MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: tiiša Ngwala potšišo ka: tenega

## LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	sephetho	kgobokanong	diila	tenega
	<b>BITŠA</b>	khwekhweila	tiiša	bodiidi	befetšwe
		khuta	khupa	mokhukhu	khuru
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako o be a tenega. Moratho wa gagwe, Fanisa, o be a sa tšwa go thoma sekolo Mphatong wa l, gomme o be a sa kgone go tlogela Ntsako. Fanisa o be a šala Ntsako morago go gongwe le go gongwe. Ka letšatši la mathomo la sekolo, Ntsako o ile a fihla ka pela gore a dumediše bagwera ba gagwe. Ntsako o be a sa rate taba yeo. O ile a tšea sephetho sa go botša Fanisa gore a tlogele go mo šala morago. Fanisa o ike a <u>khuta</u> ka phapošing gomme a lla.</p>			

## LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ntsako o be a ikwa bjang? Be a ikwa a _____.</li> <li>2. Moratho wa Ntsako ke mang? Moratho wa Ntsako ke _____.</li> <li>3. Fanisa o bala mphato wa bokae? Fanisa o bala mphato wa _____.</li> <li>4. Ke eng seo se bego se tena Ntsako ka Fanisa? Ntsako o be a tenwa ke gore _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.







### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ntsako o be a tenega</li> <li>2. fanisa o be a eme ka morago ga gagwe a swere roko ya gagwe</li> <li>3. ntsako o be a sa rate taba yeo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDI MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 9**

**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lehlabaphefo	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	diila	modiidi	tiiša	lekgema
		khuru	mokhukhu	khuta	khupa
	<b>BALA</b>	Baagi ba aga mokhukhu. Baagi ba aga mokhukhu o mogolo. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Ga re bone tša ka gare. Ke leswiswi ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore baagi ba lebetše go tsenya lehlabaphefo. Bana ba a <u>khuta</u> . Bana ba khuta ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Bana ba <u>khuta</u> ka gare ga <u>mokhukhu</u> ka gore le leswiswi. Ngwana o wele. O gobetše <u>khuru</u> . Ngwana o wele ka gare ga <u>mokhukhu</u> .			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.			


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.			
	<b>BALA</b>	Lekgema le dula kae? Lekgema le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . Lekgema le le kgopo le dula ka gare ga <u>mokhukhu</u> . <u>Mokhukhu</u> wa lekgema ga ona lehlabaphefo. Bana ba a <u>khukhuna</u> . Bana ba a <u>khukhuna</u> ge ba feta kgauswi le <u>mokhukhu</u> wa lekgema. Lekgema ke <u>modiidi</u> . Lekgema la <u>modiidi</u> le lekgopo le nyaka go utswa bana. Bana ba <u>khuta</u> . Ba tšhaba lekgema. Ba tšhaba lekgema le le kgopo.			
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: khuta Ngwala <u>potšišo</u> ka: kgopo			

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	dipounam
		lehlabaphefo			

	<b>BALA</b>	Lekgema le gobetše. Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> . Lekgema le gobetše <u>dipounama</u> le khukhuna. Lekgema le be khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Bomma ba a <u>roula</u> . Bomma ba a <u>roula</u> ka gore ga ba nyake go re <u>poula</u> . Bomma ba bona lekgema. Bomma ba bona lekgema le lekgopo le gobetše <u>dipounama</u> . Ba gopola gore le gobaditšwe ke lehlabaphefo. Bana ba a sega ge ba bona <u>pounama</u> ya lekgema. Ba a khuta gore lekgema le seke la ba bona.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. Lekgema le gobetše kae? <b>Lekgema le gobetše _____.</b> 2. Lekgema le gobetše le dira eng? <b>Lekgema le gobetše le _____.</b>
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---

	<b>NGWALA</b>	Ngwala <b>lefoko</b> ka: poula Ngwala <b>potšišo</b> ka: khukhuna
---	---------------	--

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	bea	rea	nea	meago
		realo	seatla	lehlabaphefo	




	<b>BALA</b>	Na o <u>rea</u> eng? Na o <u>rea</u> hlapi? O hlokomele lekgema. Lekgema le nale <u>seatla</u> se se telele. <u>Bea</u> hlapi ga botse. Lekgema le rata go khukhuna ka morago ga <u>meago</u> . Le rata gape le go khukhuna ka fase ga lehlabaphefo. Le ka tšea hlapi ya gago ka <u>seatla</u> se se telele. Lekgema ke le lekgopo. Lekgema le nale mohlolo. Le ka tsena ka lehlabaphefo. O hlokomele. O khute ge o bona lekgema le lekgopo.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	1. O swanetše go hlokomela eng? <b>O swanetše go hlokomela _____.</b> 2. Lekgema le rata go dira eng? <b>Lekgema le rata go _____.</b>
---	---------------	---


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---



	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dipounama Ngwala potšišo ka: khukhuna
---	---------------	--


### LABONE MOŠONGWANA 1

	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	lekgema	kgopo	lehlabaphefo	mohlolo	khukhuna
	<b>BITŠA</b>	poula	roula	pounama	pounama	
		bea	rea	nea	meago	





	<b>BALA</b>		<p>Kgalekgale go be go na le mošimane a bitšwa Jack. Jack o be a dula a nnoši le mmagwe. Tatagwe o hlokafetše ge Jack e sa le <u>lesea</u>. Ge tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo e kgopo le ile la utswa harepa ya gagwe ya mohlolo le kgogo ya mohlolo ye e bego <u>bea</u> <u>mae</u> a gauta. Jack le mmagwe ba be ba topa tša fase. Mmago Jack o ile a tšea sephetho sa gore ba rekiše kgomo ya bona e tee fela. Jack o ile a hlakana le raleselaga mo tseleng. 'Ke tla gwebiša kgomo ye ka dinawa tše hlano tša go makatša, tša mohlolo' gwa <u>realo</u> raleselaga. Jack o be a nyaka dinawa tšeo tša mohlolo! O ile a <u>nea</u> raleselaga kgomo gomme a tšea dinawa. mmagwe o be a se a kgahlega. O ile a lahlela dinawa tšela ka ntle ka lehlabaphefo          Nawa e ile ya gola go feta <u>meago</u>.</p>
---	-------------	---	---

### LABONE MOŠONGWANA 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
---	-------------	--

	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jack o be a dula le mang? O be a dula le _____.</li> <li>2. Lekgema le ile la utswa eng? Lekgema le ile la utswa _____.</li> <li>3. Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša eng? Mmago Jack o tšere sephetho sa go rekiša _____.</li> <li>4. Raleselaga o file Jack dinawa tše kae? Raleselaga o file Jack dinawa tše _____.</li> </ol>
---	---------------	--

### LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka Labone.

### LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jack o be a dula a nnoši le mmagwe</li> <li>2. jack le mmagwe ba be ba topa tša fase</li> <li>3. o ile a nea raleselaga kgomo</li> </ol>






**LETLAKALATŠHOMO LELEME LA GAE  
SEPEDİ MPHATO 3 KOTARA 1**

**BEKE 10**


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	poula	phatlaladitšwe	rea	bea	matlaka
	<b>BITŠA</b>	morulaganyi	roula	pounama		dipounama
		diswantšho	nea	boikgantšho		seatla
	<b>BALA</b>	Morulaganyi o ba <u>nea</u> diswantšho. Morulaganyo o ba <u>nea</u> diswantšho ka <u>seatla</u> . Ba tletše ka boikgantšho ka gore puku e phatlaladitšwe. Matlakala a puku yeo e phatlaladitšwego ke a mabotse. Diswantšho di beilwe gabotse ka mo pukung yeo e phatlaladitšwego. Puku e bolela Ka lekgema la go gobala <u>dipounama</u> . Puk e bolela gape le ka mosadi wa go <u>roula</u> . Ke puku ya maatlakgogedi. O ka e bala ka boikgantšho.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le  ka gare ga pukuntšu ya gago.				


**MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	<b>BALA</b>	O gobetše <u>seatla</u> . O gobetše seatla a dira eng? O gobetše <u>seatla</u> a <u>bea</u> diswantšho. O segilwe ke matlakala a puku. O tloiditše <u>pounama</u> ka madi. O thabetše fela gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Puku ya gagwe e phatlaladitšwe ka boikgantšho. Morulaganyi wa puku le yena o thabile. O swere puku ka <u>seatla</u> . O kgahlwa ke diswantšho tša kantle ga puku.				
	<b>NGWALA</b>	Ngwala <u>lefoko</u> ka: seatla Ngwala <u>potšišo</u> ka: matlakala				

**LABOBEDI MOŠONGWANA 1**


	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaga	boikgantšho	llela	matlakala
	<b>BITŠA</b>	mollo	sello	bofolla	lla
		diswantšho			phatlaladitšwe

	<b>BALA</b>	Pudi e a lla. E lla eng? Eka e nyaka ba e <u>bofolla</u> . <u>Sello</u> sa pudi se bohloko. Ba goditše <u>mollo</u> . Ke <u>mollo</u> wa go apea pudi. Ba mo apeela pudi ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Ba mo apeela pudi ka boikgantšho ka gore puku ya gagwe e phatlaladitšwe. Pudi e rekilwe ke morulaganyi wa puku. Morulaganyi wa puku o bea diswantšho ka tatelano ya maleba. Nama ya pudi e bose ka matlakala a morogo.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	1. Go lla eng? Go lla _____. 2. Go reng bamo apeela pudi? Ba mo apeela pudi ka gore _____.
---	---------------	---


### LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---


	<b>NGWALA</b>	Ngwala lefoko ka: Mollo Ngwala potšišo ka: Morulaganyi
---	---------------	---

### LABORARO MOŠONGWANA 1

	<b>LEBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	boikgantšho	matlakala
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------




	<b>BITŠA</b>	diswantšho	kwele	kwatile	lekwata
		kwagala	kwata	phatlaladitšwe	

	<b>BALA</b>	Morulaganyi o <u>kwatile</u> . Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Morulaganyi o <u>kwatile</u> ka gore matlakala a puku ga se a beakanywa gabotse. O <u>kwele</u> gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. Boikgantšho bjo a bego a nale bjona bo moyafetše. O <u>kwagala</u> moya wa gagwe o le fase. O <u>kwagala</u> a <u>kwatile</u> . Ga a dume selo. Morulaganyi ga a dume selo ka gore puku e phatlaladitšwe ntle le diswantšho. O nyaka gore diswantšho di tsene ka pukung. O nyaka puku e thomiwa gape.
---	-------------	--


	<b>NGWALA</b>	1. Ke ka baka la eng morulaganyi a kwatile? Morulaganyi o kwatile ka gore _____. 2. Morulaganyi o nyaka gore go direge eng? Morulaganyi o nyaka gore _____.
---	---------------	--


### LABORARO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
---	-------------	---





	<b>NGWALA</b>	Ngwala mantšu a  le mantšu a  ka gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: kwata Ngwala potšišo ka: phatlaladitšwe
---	---------------	--

### LABONE MOŠONGWANA 1





	<b>LELBELELA O BOLELE</b>	morulaganyi	mollo	lla	diswantšho	matlakala
	<b>BITŠA</b>	phatlaladitšwe	sello		bofolla	boikgantšho
		kwele	kwata	kwatile	lekwata	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="454 683 1125 1310" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1189 665 1514 1597">           Stacey Fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng, Afrika Borwa. Ge e sa le lesea, Stacey o be a rata go dula diropeng tša batswadi ba gagwe ge ba mmalesa dipuku. Ba be ba mo šupetša diswantšho tša mebalabala gomme Stacey a sega a bile a khwekhweila. Ge e sa le lesea, o be a tla dula fase mo pele ga raka ya dipuku e kgolo, a goga puku morago ga e nngwe. O be a rata go phetla matlakala, a lebelela ditshwantšho tša mebalabala. O be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe. Ge a nale mengwaga e 7 o ile a ngwala puku ya go felelela. Batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho Ge ba bona a ngwadile letlakala la mafelelo.         </p>
---	-------------	--





## LABONE MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana -l.
	<b>NGWALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o belegwe ka ngwaga ofe? O belegwe ka _____.</li><li>2. Stacey o be a rata eng ge e sale lesea? O be a rata _____.</li><li>3. O ile a ngwala puku a nale mengwaga e mekae? O ile a ngwala puku a nale mengwaga e _____.</li><li>4. Batswadi ba gagwe ba be ba ikwa bjang? Batswadi ba gagwe ba be ba _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>BALA</b>	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka Labone.

## LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšu a  le  gape.
	<b>NGWALA</b>	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o belegwe ka 2007 mo Gauteng Afrika Borwa</li><li>2. be a rata go bala lentšu le lengwe le le lengwe</li><li>3. batswadi ba gagwe ba be ba tletše ka boikgantšho</li></ol>